

KJKP "RAD" d.o.o. SARAJEVO, Paromlinska broj: 57 (u daljem tekstu: "kupac"), koga zastupa direktorica Vera Arnautović, dipl.pravnik.

Broj rješenja: UF/I-889/01

Porezni broj: 01700105

Identifikacioni PDV broj: 200316890001

Transakcijski račun broj: 338-900-2208077649 UniCredit banka d.d.

Sarajevo

i

SEMIKEM d.o.o. Sarajevo, Omladinska broj: 44 (u daljem tekstu: "Prodavac"), koga zastupa direktor Hašim Merdić, dipl.ing.

Broj rješenja: 065-01-0094-11

Porezni broj: 200003250001

Identifikacioni PDV broj: 4200003250001

Transakcijski račun broj: 161-000-000-167-0060 Raiffeisen bank d.d.

zaključili su:

U G O V O R

o javnoj nabavci sredstava za dezinfekciju

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je javna nabavka **semicid sprej(30kom), simider sprej(60kom) i antibakterijski tečni sapun(18kom)** za potrebe KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, prema ponudi broj: 1125 od 13.03.2020. godine.

Odluka o pokretanju i provođenju postupka javne nabavke od 13.03.2020. godine.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača od 16.03.2020. godine.

Član 2.

Kupoprodaja robe iz prethodnog člana vršit će se narudžbenicom kupca.

Narudžbenica treba da sadrži asortiman, količinu, klasu, i rokove isporuke, puni naziv i adresu sjedišta, identifikacioni broj, naziv banke i broj računa.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Cijene robe iz člana 1. ovog ugovora su fiksne. Fakturisanje se vrši po važećem cjenovniku i jediničnim cijenama Prodavca iskazanom u ponudi broj: 1125 od 13.03.2020. godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Očekivana vrijednost prema godišnjim potrebama iznosi: 1.124,10 KM bez uračunatog PDV-a, a isti će se obračunavati u skladu sa važećim propisima.

Kupac se ne obvezuje na nabavku utvrđenih količina u cjelosti. Stvarna realizacija zavisi od potreba ugovornog organa i raspoloživih finansijskih sredstava.

Prodavac će Kupcu fakturirati isporuku robe na osnovu dokumentacije o prijemu robe ovjerenu od strane ovlaštenog lica Kupca, a datum fakturisanja se smatra datumom nastanka dužničko-povjerilačkog odnosa.

Kupac svoje obaveze po fakturi Prodavca izmiruje u roku od 30 dana sa plaćanjem na transakcijski račun Prodavca.

ROK ISPORUKE

Član 4.

Rok isporuke robe iz člana 1. Ugovora je 7 (sedam) dana od dana dostavljanja narudžbe u skladište Kupca po vrsti, količini i u roku.

Prodavac će isporučivati robu prema dogovorenoj dinamici u skladu sa potrebama Kupca.

UGOVORNE KAZNE

Član 5.

U slučaju kašnjenja u isporuci robe, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% vrijednosti naručene robe, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti robe koja je predmet narudžbe. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa, u protivnom Ugovorni organ će umanjiti fakturu za navedeni iznos.

RASKID UGOVORA

Član 6.

Ako se u slučaju više sile, potpuno ili djelimično spriječi izvršenje obaveza po ovom ugovoru, ugovorna strana kod koje je nastupila viša sila je obavezna da obavijesti drugu ugovornu stranu o odlaganju ili raskidu ugovornih obaveza u roku od 7 (sedam) dana od momenta nastanka više sile.

Član 7.

Svaka od ugovornih strana može tražiti raskid ovog Ugovora. Zahtjev za raskid ovog Ugovora podnosi se u pisanoj formi, s tim da otkazni rok ne može biti kraći od 30 dana.

ANTIKORUPCIONA KLAUZULA

Član 8.

(1) Ugovorne stranke se izričito obavezuju da će se u izvršavanju poslova po ovom ugovoru izričito suzdržati od bilo kakvih radnji koje bi imale znakove koruptivnog postupanja.

(2) Ugovorne strane se obavezuju da neće dati, obećati ili prihvatiti bilo kakav poklon ili isplatu u novcu ili nekom drugom vrijednom predmetu, posredno ili neposredno jedna drugoj, putem bilo kog službenika ili drugog zaposlenog u jednoj od ugovornih stranaka ili drugom preduzeću (službi, odjeljenju), odnosno bilo kog lica sa svrhom podmićivanja da bi tako naveli nekog službenika ili drugog zaposlenog ili stranku na zloupotrebu svog položaja tako da bi time stekao, zadržao ili usmerio poslove ka naručiocu, zastupniku, distributeru, preduzeću ili drugom povezanom preduzeću.

(3) U slučaju izvršenja ili pokušaja izvršenja radnje iz prethodnog pasusa, već sklopljeni ili važeći ugovor je ništavan, a ako ugovor još nije važeći, računa se da ugovor nije ni bio sklopljen.

OSTALE ODREDBE

Član 9.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih odnosa i uzajamnog povjerenja. Ukoliko se sporazumno rješenje ne postigne, nadležan je Sud u Sarajevu.

Član 10.

Sve izmjene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti samo uz pismenu saglasnost ugovornih strana.

Član 11.

Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda broj: 1125 od 13.03.2020. godine.

Član 12.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i traje do ispunjenja obaveza koje su predmet ugovora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Ugovor je sačinjen u šest (6) istovjetnih primjerka, 4 (četiri) za Naručioca, a 2 (dva) za Isporučioca.

Ugovor stupa na snagu datumom obostranog potpisivanja.

ZA SEMIKEM d.o.o. Sarajevo
direktor

Hašim Merdić, dipl.ing.

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo
direktorica

Vera Arnautović, dipl.pravnik

Broj: 05-03-05-_____/20
Od 07.04.2020. godine

